

pp. 1-12

index

6/12

12

kenyalo la serotso.

G. B. Molefe.

Mehleng ea khale, ka sesotho bathankana ba ne ba sahosane le batho ba basetsana. Ke ka mokhoa ona bathankana ba basotho ba neng ba hoba hantle ba letlinama, balama li ba bonabula lha phela hantle ba shabille.

Joale ke o ne a re ha a butla mothallehi a seke a bulella batsoali, empa ba bone ka liketse hore kojena mora o ba tla mosali.

Mokhoa so a neng a bontwa batsoali ka eona ke ena: E ne e re ka kohlaha mphatlalatsane, naleli ea meso seqhala matsoejane, a tshehe a bolile makhomo a nehlle manamane, a sahana a tsae le likhomo a sa sa ja. E re batho ba tsola ba tshehe ba se ba subone letho le joale ka likhomo. E - a re mantsoho ka a boea a fellele sakeng a lule ihutla.

A hane le hoja lijo iseo a li nehoang ke mas hapa tse tseling<sup>toa</sup> boarova ke le tsoho ha mas. Mohlankana o tla kena thung ka hosa roabala fela.

Joale ke ha batsoali ba bona ketso bona le tseling tse tsonang<sup>o</sup> tsona, ba kopane a re e mong ho e mong, "Ha mangelō kopantata nyo u ea e bona qoko e joang ke nyo mo Sephekethe, mora oa rona" E e mong, "ha bona ma ha bona hore ke tsoanelo hore enoa mora oa rona a ka ba -a mothutlehi." Ka mora wo ba tsoali ba betse motse ka o fela.

Mokha emole o kopaneng ka o fela ntata mohlankana a re, "Kellele mocheso, kaseho ke la bitelitse mora hana matse" o no

General Kesteven B. Molefe,  
Strawbury, raining school,  
1.17. Kettleford (Nambun).

K31/12

oa tona ka ntho eo e bonang ka haka  
 motse mona ntho eo e he thang ho e busa ho  
 tona ke ntho e kholong e busa ke balanga.  
 ta metseng ea bona hape ke ntho e  
 a thang ho busa ke ba bangata ha e  
 ba meetle ea rona ea sesotho re sa  
 e bolokile ntho e ke teng holima rona ke  
 eena mona hae ke makhaitsoe ke makhosa  
 ea mona e noa oa <sup>tona</sup> ha joale ha ha le se  
 le imona hore o mohlalela a sa ja mona  
 hae, hape sa bona khomo le sebese imona  
 metseng oa tona Bana ba se ba jutsoe  
 ka metsi kea hopola hore patri ea  
 ho e ea e tseba ke ka mona ho ke  
 motse o tla phalana tla boela o kopana  
 ka pele hape Mochaniana ke o tla boeloa  
 hore nyeo ea hae e se e e ka khotia.  
 Chehe mohlala o tla ke a emisa a  
 le bella ho batsoali.

Mohla ba motse o kopanang  
 hape ka talingoa motse metse eo e fumeng  
 ho talingoa metseng oa nyeo le oa nyeo. E se  
 ke ka ba imone mo raganana eo ba  
 ka monkelang, mona oa bona ke ntse li  
 hlola tse tla tsamasa li talima makhosa oo  
 ngoanana a nina a itsoereng ka rona  
 Ho ino ke lotsoe le ho ba bang batho  
 le metseng e meng ho utlisa ka motse  
 le batsoali ho utlisa ntho tse joale ka  
 boloi kholiso ea bana ba teng le tseling  
 li ntho tse joale. Ha li boea ke bhlola  
 li tla behela motse ka mo li utliling  
 ka teng. Ha qhubo ea motse eo e  
 anetsa motse, ho tla simoloa tsa hae

qela motihatlhe eo. Moala ho tla ea qela  
 ho tla ntana khomo ea sethoic e  
 ntle e khanya mala ka mpeng ho tla  
 ea motlo a be mrong fela ime a qoba  
 khomo eo. E tla se motlo eo ka a fihle  
 khomo a e kenye ka sekeng sa antane ho  
 ea lapeng a bolele seo a tiling ka sona  
 ho tla bokelloa motse ka se ngoanana. Lekona  
 pale ka habo mohlankana ka tla leka  
 ho fumana seo bakalatsung ho se taba  
 ka motse sa ngoana sa bona a  
 oelang teng. E tla se ka e ba baes  
 utluisa hore ngoana sa bona a ka ea  
 moe moteng sa e se he ngoana u  
 sekitime sa mohlankana sa bitsoa  
 hore aile kamoo batho ba leng ka teng  
 se qala he se fwe lij, se ne se ebele  
 sa mafura hore se itlote se tla taba  
 ka hoo hore mohope sa nete a o fumana  
 pale ka ha a meng a ite ho ranganana  
 a tle qela mohope sa metse a ronge  
 ke ntata. Sephekethe ka ho ke Rasephenthe.  
 Jaale khomo a tlang a e qoba ke e  
 tiling ho oca bula va tsoali molomo.  
 Ho tla ke khomo sa "pula moimoi".  
 E tla se ke sekitime se fihle  
 ho tla bona ka ho nyenyetha ka  
 mafura meleng sa sona hore taba  
 li tsamale hantle. Motse o tla bokelloa  
 ka qela ho bolica ta ha motloa taba  
 li emeng ka teng ho tla bueloa ho  
 romeloa e na marisa eo ke ea  
 bolala ka ho mo ngoanana hore ba datla  
 ka tsato li lena ho ranganana ke ba tla

ba ba se ba tsela hore ba tla nyaloa.  
 E tlase ho sekhime ha se tla a tla  
 se hope seruto hoo ke ke hore na a utlu  
 hore ho battua. Khomo tse ka. Mofa tsa  
 bo-ramohlankaana ba tla qoba  
 khomo tseo tse battang le na h ea fella  
 le maneng bo le battang ba tla qoba  
 bonyane bo ba nang le bona ho ea  
 ithapella ba bale le lholo. hore ke hore  
 ho atise le nane<sup>ta</sup> khomo<sup>te</sup> tsepisoang  
 hore li tla tsoa. Ha li isoa khomo tseo ho  
 ea bohaling moo, ntolà mohlankaana  
 ha ana ho ea. Ha sa khomo tseo tse  
 tla tsamaea ho tla ba teng khomo entle  
 hobe ea bebele, le hlanya lakhomo hle.  
 Khomo eo bitsoa khomo ea selaha. Kolla  
 ba teng pholo e kholo ea motab<sup>o</sup> moghoba  
 le bohomo ea plaho e khutsane e bitsoang  
 motab<sup>o</sup>. Pe e tla ba teng le bona e bitsoang  
 moisana.

Ha banna ba tla furalla motse  
 ba qobisa khomo tseo tsa bohali ba tla ke ba  
 fumane "Khanoana ea ratithako, thalusa  
 lihoho, ha ke ba se toara ho tsoa  
 lithong. Balhukungana ba banyane bona  
 ba tla da fihle moo bohong ka phirimana  
 Balikhomo bona ba tla e tseta hore  
 hafihle e sa le hooara ho etsisa hore ba  
 tla fumana seba' nako ea hore ba tle  
 ba thehese bohali hamtle. E tlase na  
 ba ea ba se haofi le motse ba e sethe  
 khomo ea, selaha e qojwe ka pelle ho tona  
 ke ba lipere le ba maoto. E tlase ha li  
 hlaha moali a hlabe molihetane a o hlabo.

a o laole. Barefube kaofela basatana ba the  
 toeri melongana. E tlae ha e itla khomo  
 ea seelika banna ba e kene kamoo  
 hore eo kena sakeny basali ba ke  
 leleke hore e sete ea ha ea kena ka  
 sakeny. E tla ha mofere-fero banna  
 ba homohlana ha tseke hore e kene ha  
 basali ha tla e ma ke litsinasatana  
 ba leleke khomo eo hore e se ke ea kena  
 ha e tsele hore e othe ha e ba e ea <sup>ba hlole</sup> banna.  
 Tseling li tla ~~ema~~ hore ho kene eona  
 pele. E tlae ke hoba e kene basali ba hlole  
 ke ianna bo-amohlanana aqale li tlo kera  
 le tseling. Mora ho ea khomo bo-amohlanana  
 ba ile tsoa mo sakeny ba iphe khutla hobang  
 banna. Moo ba khanso teng ho ba bang  
 banna eo ea tulong sa ntata mokha kano  
 o da noa tuo se phahameng ke. Ho tla  
 tsho monaa ha hlakoreng ea ne la tso  
 nganana a qale a bue a tseisa ho bo-  
 amohlanana ho qala puo. Qale ho tla tloha  
 monaa ka ha bo-mohlanana a re, "Joarel  
 ba hlong ba hlong ba hlong mesebetse  
 ea lona ha ho tla tla bohana mona ha  
 hore eo ha. Ke bile ke na le tseling  
 letrahobula molomo oa ka ke buoa. Joale  
 ha ha ke se ke eme ke mabese hore na  
 ke tla reng hoona bo-ntata. Le se le bone  
 hore ke tla ke le fella ke se na tlo.  
 Le se le bone oeo ke tlang le ona.  
 Ko-mpa ke tla ho ithapella fella ha  
 tse ke tlang le ona. De-e-ee ntate,  
 tsoa mathe, bana ke ha hao ke mpa  
 ke ile ha khahloa mona ha ha ha ha

General Keddvers B. Motsepe,  
 Shawbury Training School,  
 Ounthun.

tšhlla hojo e sileng ea baka hore e be  
 kajeno se kopane mona. E ne e se ka  
 hobane ke na ke itsepile hore ke tla  
 ephetha. Joale seo ke tlang le sona ke  
 se, a baile ke ntho tsoa a tšileng le tsona.  
 E ne ha e ba haba khohle ke hoo ke  
 behoang ka pele hobona ho tsepiso ka hore  
 ho tla boela ho ntana tseling mohla li  
 fumanehang tsepiso eo ke e litsaa hore  
 ke ho bala litho.

Ka mora hoba holungeshoane ho  
 ho tla tluha mona hahle tsa hobe  
 ngoanana no se. Ntata ngoana o leboha  
 seo li mo tšiseliteng sona. U se ke naha  
 e ntsisang meno joale. U tla in bona  
 ho e toa bohanka ba tše ka se tše  
 ho ea mos tšhomo tsa mose li leng tšing.  
 Bahankana ba ba tla mathela hore  
 eo se eo a hobe hore a eo kena pele  
 lekhomang a ba a tšhabe ka lisoai  
 phole eo e tlang hohlejoa. Ke ntho e  
 khato he eo ea ho o tla phole eo pele  
 pele. Basali ha e sake ba o tšhabe  
 moliletsane ka bahankana ba e tsoa kopeng  
 ho se fihlela phole e ha e kengoa saking  
 e khajoa. E tšane ke hoba e kene  
 saking ho litsoe bahhotai va bontsoe khomo  
 eo. Ho tla ntšona banna hobe bohankana  
 babang ha ho ngoanana, ho buse khomo  
 eo e tšibe ka tsoanelo le litho li ntane  
 hantle. Lehlakore le leng le tšasa ka ha  
 ho mositana le leng tšais bohankana.  
 Tseling ke tšing linamanyana tse itšona li  
 tla phoaa li joa ke na moe bohhotang?

## Shantung Ins!

— Ka phirimana ho bakhotsi ba tla ntsosa ea  
 bona ntle saoo ba tlang ho isetsoa teng, poli  
 kapa nku ea kamohelo. Mots'hare ona ne  
 ho theheoang bohai ngoanana enoa a  
 nkuoang ha ea mona hava motse &  
 e sale a tsela bosasa le banana ba bang  
 ho ea lula ~~mekeng~~ kapa thabeng mohlomong  
 masimong moo a tlang ho isa ha nako  
 eo mahhomo a boelang ha eona. Ha ba  
 boea ba tla khahanyetsoa ke batho saoo  
 kene hava motse ba tle base ha khumunisi  
 tsoe ho eme la basali ba tlo kena nthoreng  
 ea bona moo ba tlang ke fepeloa teng.

E tla re ha bakhoenyana ha phila  
 ha ho gala ho toara shoalane. Ba tla tla  
 kafilile ha eme kuntle ho motse. Moo  
 ho tla toa mosali a eo tabina hore na  
 ke bonang. Ha a phila hore ke bakhoenyana  
 a bule mare tlung ea banana hore a  
 eo ba volilla bakhoenyana ea teng ba eo latoa.

Ho tla tla ha banana base basata. Ba tle  
 le bona tlung eo ea bona. Mpa monyalua  
 ha o na hooa Pala bakhoenyana ho tla  
 moo u tla toa moo tlung eo a ea ho  
 a mang mathu. Ho ba ba hene. E mong  
 ho bona u tla ba tselisa bas a toamaeang  
 le bona a ba a supe eo e leng mng  
 monga mokete eo ke a ncoe tulo se phakama  
 eng. Motsoenyana banana ba tla lata  
 manyalua. le tla phila ke a ba toare  
 ka matsoho ka ojeia a ntsa a ikhukumelitse.  
 Ka mora hoo a tsheise bona kaofela a be a  
 supise eo e leng morena oa hae. le

341 monyali a supisae mosali<sup>oa</sup> hae. A gale ho  
 mona tra e ha he motho ea nang a sa  
 motshe ha khale. Che he e he ba  
 monyali' le monyalua ba neva sebaka sa  
 hore ba khaselese. Ba bang ba na he e tla  
 ba molubadube jela ho batjaloe he mocho kubelle  
 marole.

E tlase mototoo ho hlalisoa phahlo ea  
 hamohl hamohelo ea ha khoenyana monyako.  
 E he bona ba batlong batho ha ho ha  
 duela phahlo ea ea bona. E tla he pheae he  
 e jae ke ~~iche~~ ha thung mo. Ka mora  
 mo he ba khoenyana ha tla ntana mo  
 thung ea banana eae bona ho ea kontata  
 bona ba robale teng. Hosasa ba tla tshetsoa  
 metse sa tlo hlaba. Ba nkhue he bakhoenyana  
 ba eo kena thung ea banana ba jela teng. Ka  
 mora holone bakhotai bafumane sa kohlakola  
 ha hanong ha ghalane. Mphi e ncha eona  
 edla he sale. Ho tla basatsana tra mo ha  
 thakeng e ncha ho tlo satlo ralloa. Moos he  
 ho tla betsoana ha liphafe le masoai, a re  
 ea sa tobeng papali eo a re ho ea loanao.  
 E re lea e tobong papali eo a tla bohale  
 en e mong ho bana ba mafilonyana  
 baloane e he he o sinyo papali ha  
 mokhoa. Ha tsoatsi le re motho nthethe, bakhoen-  
 nyana ha felehetsoe ke banana ha bona ho  
 ea habo bona. Ka mora hoba bakhotai ba tsamalle,  
 phole tsa habo morostama hile tra boshoa ho isa nama  
 eo ea le hiahore habo molankana. E ee e re ha e na maoma  
 molankana a ile a ntoa khomo, e bitrong hore ke khomo  
 ea ho rathe, nama eo e-isse na hae. Moos he e tla phetsoa  
 e jae ke ha tlo kohlle. Mare habo ngoanana mala a ile  
 a pheha a jae ke basali bohle. Kai name ehe e bitsoa matabetso.

(To be continued as soon as I get reply for this part)



Continuation from page

ka mora hoo he mohlankana ae boheng ho ea  
sta. Ho tla lokisoa phahlo ta ngoanana hore  
e tle e se ha a ea iohaling ba hae ebe le  
nto a etsoeng. Ha ba bohaling ba hae base  
ba imalla ka matle mokoenyana utla o  
tlatla ha tlati le leng. Ho a fihla ha a na  
ho fa o tla lithana lipo. Ba tla bolba ka hoo  
ho iatsoali hore mokoenyana o ea loana.

Ho tla potlakoa he ho lokisetse ngoana, ho  
lohoae li thebe mesime, methollo. Ho reho  
makubo, ho kopiso mafivana. Ho nkuoe basali  
le ianana ha hromofeleheta. Ba tla tsamasa  
le menna a le mong joia. Ba tla etsela  
hore bae fihla ka shoalane mane bohaling  
Ho tla be se balokisetse he moo. Batho ba  
moo ba ita be ba se ia khubohane moo  
motseng oo. Ho tletsi le tata joia, kahobelang  
ba tla hobela. E tla ha tsatsi le bohlo le.  
Mohlango o nahona ho rofaloe ho tla nooa  
joia mosiu kaofisa.

Ka tlati le latelang leo, motsehae ho tla  
a busa phahle ea moroetsana. Ho phetoe lip  
he he joa. Ka mora hoo, ha tsatsi le sekama  
ba lokisetse ho tsamasa ba le moroetsana  
Pele ba tsamasa ia tla nkela ngoetsi ka  
se phumng hore ba mohopole li tsoe tsohae  
moo atsoaloe teng joia ka ha a se a ile  
a lahona. A sale he motseng oa hae ba tsamasa  
ba bang. batho. Ba tla moncha nganana  
motseng ona. Ngoanana eo utla imentsa sebha,  
noana mohlalangoang teng le moo ho h'atsoang  
teng, masimo a habo, moo ho thetsang  
teng nho tse pala ka hofela.

Ka mora ho ba ho qalatsa ke batlo  
 ka metseng a lahoae hake. E tla re ka  
 phirimana ea tsatsi ka lokeli batho ba qalatsa  
 ma-mohlankana a nke ngoetsi a ee le  
 zona ka thakameng ho mantsoa nthu ea  
 se bana moo ba thang ho robala teng,  
 a mantse ho ala. E re ho ba ba qete  
 ho ala ho bitoe monna ntala mohlankana  
 le batho<sup>ka</sup> motse fella ba tshoh laho~~ee~~ hore  
 ba tsoarane. Ha nite, ba hlompheane,  
 ba hollloe le hore kajeno ba kene  
 ngaleng e ncha. Ka mora hoo~~ba~~  
 ba tsamane ke batlo le ngoetsi ho sale  
 monna felamoo thakaneng. Ka Ngoetsi etla  
 ke e ee lokisa tseling lintho ka tšing. Ka  
 nako ea ho robata e tla lokoloe ngoetsi  
 hore morneng oa zona. E tla felehetsoa  
 ke ngoananyana enoa a e bontsang litho.  
 E tla fihle e ke ebe ngoana o ea boea  
 ka molao e tla fihla e lule ka mora  
 le mati e seke ea tla likubong ka ka  
 ba tla robala hong-kubong le le ling.  
 Mohlankana e tla e toa mokutu ea  
 ho mottisa ka likubong. Jaba e tla  
 qala moo ke. Ho tla betanoa ho isa  
 hoasim ho as. E re ha eba mohlankana  
 o ea hloloa ho ke ho se ke thoso ekhulu  
 ke eo ho moroetana, ke nyelis mohlanka  
 neng, E nqa ke molao le ha eba  
 ngoana so rata monna oa hae  
 e tsoanetse ho hana ka tsatsi la pele.  
 Ha e ba ngoanana e hlotoe  
 mohlankana u tla fumana ka tsatsi  
 la pele. Ho na ke ho ne ho etseloo

hore ho boue ea hloloang ka  
 matla. Ka sebotho manna o tloanela  
 ho hloka mosali, oa hae. Ka monna  
 a ile a hloka ha feela ngasete e tla  
 tocha e pbehe likhobe tota poone eme-  
 nehe teona kapele ho utatae le'nae.  
 Ho ke ho bontsa hore mora oa bona  
 o hlotse. Ha a sa ka a hloka o tla  
 ngoatheloa bohobe. Che ke ka tsatse  
 e lateleng ka ho tloka mopere-pere  
 matsatsing ao, masati a saata ntl'na ha  
 ho intlehi hore atshelele toeleng a tlole mhlala  
 eme. Ha hobatlehi hore a tlamale tirameng  
 ka'a a kolobe. Ho ho lumelloe hore a kopane  
 le' monna ho ka mora hobane a sete ho  
 ha ntle ho ho fite nako siteng. Ho tsabeloa  
 hore aha tsama a tsele.

Ha a sa tlo becha o tla e soa ha hobe  
 mo a tsoaloang teng, moo ke ho tla tsoa  
 phatsa engata ea motia a kenang thung.  
 Ka nako eo ha ha e lungeloe hore a hene  
 ka saleng. Ho ho rathe hore batho ba  
 mokhatatse hobane ke nako eo a seng  
 lehala ka eona.

Mohla a kenang thung ho tla batho  
 motho emoholo oa ho imelchisa ho ho monna  
 a nang ho kena moo thung eo ho tla hlengoa le.  
 haka e le hore hanna ba bone hore ke motse-  
 seng mono. There le belana kena le lekethang  
 mokhulung le tla pongoa li speloe mono moo  
 motsaetsa a robetseng teng. Ho tla etsoa  
 use molopo oa malebela hore a joa nama eshe ea feela  
 hofekela mosali a a etsoa thung ka mora vete tsamare.  
 Ho tla teng phallo ea thani a thung ho hlajela. E ke ke hofela

Le tlalo le phahle eo ha le na ho rhesoa  
kapa le etse kubo ea mothe emong, le tla etsa  
thani ea ngoana.

Ho tsoa ha hae ngoana eo thung ka a na  
ho tsamaisoa kaha batho. Mohla ha habo  
mohlankana ba tlang ho mone oa tla tla  
ha goba phahle ea ho mohirieta, oa tsoere le  
limphoangana tse ngatle.

Ho ngoana a se a hohile ngo ho  
tla lokisetsoa ~~ho~~ a ~~ho~~ sue ha habo.  
Ho tla aloba magala le tsoeng kjo, ho batla-  
loe ngoana le mae liphahle le thuto  
ea motse ntho ke joalo ka lipitso  
mekhoma ea ho phola le tseling lintso  
tse ngata jecia ka oa ntho tsoa ho tla  
ha leng thotolo kapa hamoi. E tla hajoa  
moo motsoeng oa hae ha a jibla.  
Stake u tla felehetsoa ke ba sali le  
ngaanana a thung ho sala moo le  
e na a motsoarele ngoana. Ba tla  
felehetsoa ke monna ho tsoa joalo ka  
mahlangoane a neng a e ea hohaling  
ha hae mohla la hooala.

Joale hangoana u tla etsetsoa meeto  
ea habo, ho hlajoe. E ke ha ke ho jella  
ha tsoa ke mathetho.